



Broj protokola: 0702 - 128/24

Sarajevo, 29. 01. 2024.

Na osnovu člana 153, 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine FBiH, br.46/10 I 7/13), člana 11.stav (2) Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika (Sl.novine FBiH, broj:75/20,99/21), Pravilnika o kriterijima za prijem subspecijaliznata (Sl.novine FBiH broj: 102/13,55/14) i Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova Kantona Sarajevo za 2023.godinu, broj:02-33-3605-1/23 od 19.07.2023.godine, Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti KS raspisuje:

### Interni oglas

#### za izbor kandidata za subspecijalizaciju

#### I.

1.Subspecijalizacija iz bolesti ovisnosti.....1 izvršilac

#### II.

1.Za subspecijalizaciju pod tačkom I.kandidati treba da ispunjavaju sljedeći uslov:  
- završena osnovna specijalizacija:Psihijatrija

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

- 1) Da je zdravstveni radnik visoke stručne spreme;
- 2) Da ima položen stručni ispit;
- 3) Da ima radon iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
- 4) Da ima položen specijalistički ispit odgovarajuće osnovne specijalizacije;
- 5) Da je u radnom odnosu u ustanovi koja dodjeljuje subspecijalizaciju;
- 6) Da ima važeće odobrenje za samostalan rad izdato od strane nadležne Komore;
- 7) Da poznaje jedan od stranih jezika.

#### III.

Kandidati koji se prijavljuju na Interni oglas radi dokazivanja ispunjavanja općih uslova, te radi utvrđivanja redoslijeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem subspecijalizanata, dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

- 1) Potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom;
- 2) Ovjerena kopija fakultetske diplome;
- 3) Ovjerena kopija Potvrda/Certifikat o poznavanju jednog stranog jezika;

---

Nahorevska 173, Sarajevo; tel: 033 257 750; fax: 033 257 751

e-mail: zalcnarc@bih.net.ba

www.zalcnarc.net

- 4) Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
- 5) Ovjerena kopija prijepisa položenih ispita na studiju;
- 6) Ovjerena kopija potvrde o prosjeku ocjena tokom studija te duljini trajanja studija;
- 7) Ovjerena kopija potvrde o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika;
- 8) Ovjerena kopija dokaza o nagradama za vrijeme studija;
- 9) Popis objavljenih radova;
- 10) Ovjerena kopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu;
- 11) Ovjerena kopija uvjerenja o radnom stažu u svojstvu specijaliste;
- 12) Potvrda o radnom iskustvu,
- 13) Ovjerena kopija odobrenja za samostalan rad-Licenca;
- 14) Uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu u ustanovi koja dodjeljuje;
- 15) Kandidati koji su promjenili prezime obavezni su dostaviti dokaz o istom (Izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih).

#### IV.

Komisija za izbor subspecijalizanta će bodovati kandidate u skladu sa Pravilnikom o kriterjima za prijem subspecijalizanta i obaviti razgovor..  
O terminu razgovora kandidati će biti obavješteni pisanim putem.

#### V.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.


Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom  
“NE OTVARAJ-PRIJAVA NA INTERNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA  
SUBSPECIJALIZACIJU IZ BOLESTI OVISNOSTI”.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se lično na protokol Zavoda ili preporučeno poštom na adresu:

**Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti KS  
Nahorevska 173  
71000 Sarajevo**

Interni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na web stranici Zavoda i na Oglasnoj ploči u Zavodu na I spratu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.



**Direktor Zavoda  
Prof.dr sci.med.Rasema Okić**

---

Nahorevska 173, Sarajevo; tel: 033 257 750; fax: 033 257 751  
e-mail: zalcnarc@bih.net.ba  
www.zalcnarc.net